

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG", broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2025. godine, donijela je

ODLUKU O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV ODREĐENIH LICA, SUBJEKATA I TIJELA S OBZIROM NA SITUACIJU U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere protiv određenih lica, subjekata i tijela s obzirom na situaciju u Islamskoj Republici Iran, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2011/235/ZVBP od 12. aprila 2011. godine, 2011/670/ZVBP od 10. oktobra 2011. godine, 2012/168/ZVBP od 23. marta 2012. godine, 2012/810/ZVBP od 20. decembra 2012. godine, 2013/124/ZVBP od 11. marta 2013. godine, 2014/205/ZVBP od 10. aprila 2014. godine, 2015/555/ZVBP od 7. aprila 2015. godine, 2016/565/ZVBP od 11. aprila 2016. godine, 2017/689/ZVBP od 11. aprila 2017. godine, 2018/568/ZVBP od 12. aprila 2018. godine, 2019/562/ZVBP od 8. aprila 2019. godine, 2020/512/ZVBP od 7. aprila 2020. godine, 2021/585/ZVBP od 12. aprila 2021. godine, 2021/595/ZVBP od 12. aprila 2021. godine, 2022/596/ZVBP od 11. aprila 2022. godine, 2022/1956/ZVBP od 17. oktobra 2022. godine, 2022/2234/ZVBP od 14. novembra 2022. godine, 2022/2235/ZVBP od 14. novembra 2022. godine, 2022/2433/ZVBP od 12. decembra 2022. godine, 2023/153/ZVBP od 23. januara 2023. godine, 2023/381/ZVBP od 20. februara 2023. godine, 2023/646/ZVBP od 20. marta 2023. godine, 2023/727/ZVBP od 31. marta 2023. godine, 2023/849/ZVBP od 24. aprila 2023. godine, 2023/987/ZVBP od 22. maja 2023. godine, 2023/1299/ZVBP od 26. juna 2023. godine, 2023/1780/ZVBP od 15. septembra 2023. godine, 2024/1019/ZVBP od 4. aprila 2024. godine, 2024/1795/ZVBP od 24. juna 2024. godine, 2025/690/ZVBP od 4. aprila 2025. godine i 2025/774/ZVBP od 14. aprila 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 359/2011 od 12. aprila 2011. godine, 1002/2011 od 10. oktobra 2011. godine, 264/2012 od 23. marta 2012. godine, 1245/2012 od 20. decembra 2012. godine, 206/2013 od 11. marta 2013. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 371/2014 od 10. aprila 2014. godine, 2015/548 od 7. aprila 2015. godine, 2016/556 od 11. aprila 2016. godine, 2017/685 od 11. aprila 2017. godine, 2018/565 od 12. aprila 2018. godine, 2019/560 od 8. aprila 2019. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2020/510 od 7. aprila 2020. godine, 2021/584 od 12. aprila 2021. godine, 2021/587 od 12. aprila 2021. godine, 2022/592 od 11. aprila 2022. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/1955 od 17. oktobra 2022. godine, 2022/2230 od 14. novembra 2022. godine, 2022/2231 od 14. novembra 2022. godine, 2022/2428 od 12. decembra 2022. godine, 2023/152 od 23. januara 2023. godine, 2023/379 od 20. februara 2023. godine, 2023/645 od 20. marta 2023. godine, 2023/721 od 31. marta 2023. godine, 2023/846 od 24. aprila 2023. godine, 2023/986 od 22. maja 2023. godine, 2023/1298 od 26. juna 2023. godine, 2023/1779 od 15. septembra 2023. godine, 2024/1033 od 4. aprila 2024. godine, 2024/1796 od 24. juna 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2025/689 od 4. aprila 2025. godine i 2025/776 od 14. aprila 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20250414>, od 14. aprila 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0359-20250414>, od 14. aprila 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavješćavanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 13. aprila 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Islamskoj Republici Iranu („Službeni list CG“, broj 93/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: _____

Podgorica, _____ **2025. godine**

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Miloško Spajić**